☐

Kreolera

Kreolera edo **kreole hizkuntza** bi hizkuntza edo gehiagoren arteko nahasketatik eratorritako hizkuntza-aldaera egonkorra da. Kreole hizkuntzei lexikoan sarritan igartzen zaizkie jatorrizko hizkuntzetatik gertatutako aldaketa fonetikoak. Morfosintaxiari dagokionez, aditu batzuek uste dute kreolerak euren artean ezaugarri komunak dituztela, nahiz eta horren inguruan erabateko adostasunik ez egon.

Kreolerak pidgin hizkuntzatik eratorriak dira. Funtsean, pidgina, hau da, hizkuntza-komunitate desberdinek elkar ulertzeko darabilten komunikazio-tresna sinplea, hizkuntza oso eta belaunaldi berrien ama-hizkuntza izatera igarotzen denean, orduan pidgin hizkuntza kreole hizkuntza bihurtzen da.

Gehienak kolonialismoaren ondorioz sortu dira azken 500 urteotan. Urteen joan-etorrian batzuk itzali diren arren, beste batzuek sendotu eta estatus ofiziala ere bereganatu dute estatu batzuetan.

Sailkapena

- **Frantziar kreolerak**: Haitiko kreolera gaur egun talde horretako aldaerarik mintzatuena da mundu osoan, 12 milioi hiztun ingururekin. Halaber, aipagarriak dira Maurizio uharteko kreolera, Guadalupe uharteko kreolera eta Seychelleetakoa.
- **Nederlandar kreolerak**: Gehienak desagertu dira, baina Karibe aldean aipatzekoa da papiamentoa, ofiziala dena Holandarren Antilletan eta Aruban. Hemen sailkatu dugun arren, osagai gehienak portugesa eta espainierazkoak dira. Beste alde batetik, afrikaansak kreoleraren eta dialektoaren arteko ezaugarriak ditu.
- **Portugaldar kreolerak**: Lehen aipatutako papiamentoaz gain, Ginea-Bissauko kreolera eta Cabo Verdekoa garrantzi handikoak dira euren lurraldeetan.
- **Espainiar kreolerak**: chavacanoa Filipinetan (batik bat Zamboangan) aipagarriena da, papiamentoarekin batera.
- **Ingeles kreolerak**.

Ikus, gainera

- Kreole

Kanpo estekak

- **(Ingelesez)**"Society for Pidgin and Creole Linguistics" (http://www.mona.uwi.edu/dllp/spcl/home.html)

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q33289 · Multimedia: Creole languages (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Creole_languages) **Identifikadoreak** · GND: 4073790-1 (https://d-nb.info/gnd/4073790-1) · LCCN: sh85033909 (https://id.loc.gov/authorities/sh85033909) · SUDOC: 027440702 (https://www.idref.fr/027440702) · AAT: 300389639 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300389639) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/creole-languages)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreolera&oldid=7227036"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria

- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Русский
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- 中文
- Svenska
- فارسی
- עברית
- Magyar
- Suomi
- العربية
- Norsk bokmål
- Українська
- 한국어
- Català
- Čeština
- Српски / srpski
- Română
- Bahasa Indonesia
- Dansk
- Simple English

- Български
- Afrikaans
- Alemannisch
- Asturianu
- Беларуская
- Brezhoneg
- Cymraeg
- Dolnoserbski
- Esperanto
- Eesti
- Nordfriisk
- Frysk
- Gaeilge
- Kriyòl gwiyannen
- Galego
- हिन्दी
- Hrvatski
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Interlingua
- Ido
- Íslenska
- ქართული
- Latina
- Lingua Franca Nova
- Lietuvių
- Latviešu
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Nedersaksies
- Norsk nynorsk
- Occitan
- Piemontèis
- Sardu
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenščina
- Shqip
- Kiswahili
- தமிழ்
- ไทย
- اردو
- Vèneto
- Bân-lâm-gú
- 粵語
- 吴语
- Tiếng Việt
- Türkçe
- Walon
- Limburgs

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 28 azaroa 2019, 11:24.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.